

KITSISO - TAELO

- (a) Tlhopha potso e le nngwe fela mo karolong ya ntlha, le e le nngwe fela mo karolong ya bobedi.
- (b) Simolola karabo ya potso nngwe le nngwe mo tsebeng e ntšha.
- (c) Kwala nomore ya potso nngwe le nngwe fa godimo ga karabo ya gago.
- (d) A tiro ya gago e nne phepa, mme mokwalo le one o balege sentle.
- (e) Kwala ka Setswana se se phepa. O se dirise mafoko a a sa amogelesegeng.
- (f) Kwala boleele jo bo kopiwang.
- (g) Tsaya lobaka lwa go buisa pele, gore o tlhaloganye sentle, pele ga o simolola go kwala.

KAROLO YA NTLHA

Tlhopha e le nngwe ya ditlhogo tse di latelang mme o kwale tlhamo ya boleele jwa mafoko a le 300 - 350.


1. Buka e nkileng ka e bala ya nnete felela thata.
2. Kwala tlhamo e e felelang ka mafoko a: "E ne e le leeto le lentle thata."
3. Bontle jwa go ithuta puo ya Setswana.
4. Kwala tlhamo e e felelang ka mafoko a a latelang: "Ruri loruo lo botlhokwa mo setšhabeng sa rona."
5. Tshotlego ya bana le basadi e ile magoletsa mo Namibia.
6. Sekaseka setshwantsho se se latelang mme o kwale tlhamo ka ga sone, o se le bale go se fa setlhogo se se tshwanetseng.

**[40]**

KAROLO YA BOBEDI

Tlhopha setlhogo se le sengwe fela mo go tse di latelang mme o kwale boleele jwa mofoko a le 150 - 200.


7. Tsala ya gago e e rategang Ledihwang, e go laletsa go ya mmogo kwa moletlong wa setso kwa Mokala, wena ga o kgone go ya. Kwala lekwalo o mo tlhalosetse gore ke ka ntlha ya eng, o sa kgone go nna teng.
8. Kwala puisano magareng ga Tumediso le Lorato ba buisana ka tekatekanyo ya banna le basadi, dintlha o di lebisetse thata mo ngwaong ya Setswana.
9. O laleditswe go nna sebui mo kopanong ya bašwa. O kopilwe go tla go rotloetsa bašwa ka mosola wa go tsena sekolo le go tlogela nnotagi e e tla ba senyetsang bokamoso jwa bone. Kwala puo ya gago e o e rulaganyeditseng letsatsi le.
10. O mongwe wa bagwebi ba ba nnang le kgwebo ya dilo tse di farologanyeng. Jaanong mo teng ga katoloko ya gago o phasaladitse dilo tse di latelang.




A



B



C



D

Kwala phasalatso ya go bitsa bareki go tla go reka. Tlhopha dilo dile pedi o kwale k a ga tsone.

[20]